




Ku vika hi ku pfaleriwa

African Storybook

Khanyisa Masemola





Hi le ndlwini ya vuhaxi ya Xiyanimoya xa RX eRed Criss Children's Hospital eCape Town.

Xiyanimoya xa RX i xitichi xa lexi fambisiwaka hi vana. Xi tala ku haxa ku suka eka yindlu ya vuhaxi exibedhlele.

Kambe hi nkarhi wa ku mpfalelo wa Covid-19, yindlu ya vuhaxi a yi pfariwile.




Loyi i Akhona. I moviki eka Xiyanimoya xa RX.

Hi nkarhi wa ku pfaleriwa, Akhona a nga swi kotu ku kandziyisa nongoloko wa yena endlwini ya vuhaxi ya RX.

Eka phurogireme ya xiyanimoya, Akhona a burisana na vanhu hi timhaka leti khumbaka vona.

A lava ku vika hi ntokoto wa ku pfaleriwa eka muganga wa yena.



Kambe hikwalaho ka ku pfaleriwa, Akhona a nga swikotakanga ku burisana na vanhu hi nyama.

U komberile vanhu va muganga wa ka vona lava va nga na tiqingho leswaku va rhumela mahungu hi nkandziyiso wa rito.

Kutani Akhona u kandziyisile nongoloko a ri karhi a tirhisa riqingho ra le nyongeni.


Hi lawa mahungu man'wana lawa a ya kumeke.



Hungu ra Mudyondzisi Thuli:

“Ndzi tsundzuka vadyondzi va mina swinene! Ndzi na ntlawa wa vatswari eka WhatsApp, laha ndzi va rhumelaka ntirho kona.

Kambe ndzi dyondzisa eka ndhawu leyi nga swela naswona a hi vatswari hinkwavo lava va nga na mfikelelo wa inthanete. I ntlhontlho swinene.”



Hungu ra Riaz:

“Ndzi vilela hi xiyimo xa mina xa rihanyo. Hi mikarhi yo tala, vanhu lava va sweleke va na masocha ya miri ya le hansi.

Ndzi tirhisa whilichere, a ndzi swi koti ku hlamba swandla hi mikarhi hinkwayo kambe ndyangu wa mina wa ndzi pfuna swinene.

Va tiyisisa leswaku ndzi na xixuvi.”



Hungu ra Khethiwe:

“Ekaya hi ndyangu lowukulu swinene naswona exikarhi ka hina ku na vatrhi va nkoka, kambe sweswi a va tshami na hina.

Leswi hi tshamelaka ro swi endla i ku khongelela vuhlayiseki bya vona, na bya hina.”



Hungu ra Kokwani Gabbie:

“A ndzi mudyondzisi, kambe sweswi ndzi fanele ndzi dyondzisa vana vambirhi ekaya. Vana havumbirhi ka vona va lava ku vekiwa tihlo hi ndlela leyi fanaka.


Kutani xiyimo ekaya xi na ntshikilelo lowukulu swinene. Nkateko wa kona eka hina, hi na *Wi-Fi* leyi nga pimiwangiki.”



Hungu ra Buhle:

“Ku pfaleriwa a ku ndzi khumbangi mina hikuva ndzi titshamela ekaya. Ndzi suka ntsena loko ndzi ya exikolweni kumbe ekerekeni.


Ku pfaleriwa ku ndzi khumbile hi ndlela ya leswaku moya wo tenga lowu ndzi wu kumaka wu le kaya.”



Hungu ra Lwazi:

“Xiphiso lexikulu lexi nga va kona xi ve eka xikolo. A ndzi toloverile ku va na mudyondzisi emahlweni ka mina hi xiviri.

Swa tikanyanya ku yingisela eka foyini kumbe ku vona mudyondzisi eka vhidiyo.”



Akhona u hlawula mahungu lama a nga ta ya tirhisa eka nongoloko wa yena. Kutani a kandziyisa nongoloko wa yena.

“Ndza losa, hi mina Akhona, ndzi vika kusuka ekamareni ra mina ro etlela. Mpumawulo swi nga endleka wu nga vi kahle ngopfu!

Namuntlha, hi ta twa hilaha vatswari, vadyondzisi na vana va hanyaka hakona na ku pfaleriwa...”

—Swivutiso

1. Tsala nhlamuselo ya marito lawa: ku pfumala, masocha ya miri, leswi nga riki na swipimelo.
2. Xana Mudyondzisi Thuli u na ntlhontlho wihi?
3. Hikwalaho ka yini Riaz a ri na ku vilela hi rihanyo ra yena?
4. I ncini lexi tisaka ntshikilelo eka Kokwana Gabbie?
5. Hi xihi xitsundzuxo lexi u nga nyikaka Mudyondzisi Thuli, Riaz, na Kokwana Gabbie?
6. Kuma hi tindlela ta ntlhanu leti Nhlengano wa Xihambano xo Tshwuka wu hi seketelaka ha tona.
7. Xana ndyangu wa wena wu nga ku seketela njhani ekaya hi ntirho wa xikolo?
8. Hlamusela swilo swa kahle swimbirhi swa ku dyondza u ri na mudyondzisi emahlweni ka wena.

Buku leyi ya xitori yi huma eka swiviko swa
Xiyanimoya xa RX. Xiyanimoya xa RX i xitichi xa
xiyanimoya xa le ka inthanete, lexi nga xa vana
no haxiwa hi vana.

Xiyanimoya xi fambisiwaka kusuka eRed Cross
War Memorial Children's Hospital eCape Town.

Xiyanimoya xa RX xi pfuna vana ku rungula
switori hi timhaka leti nga ta nkoka eka vona.

[Endzela xiyanimoya xa RX](#)



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Ku vika hi ku pfaleriwa

Author/s: African Storybook

Translator/s: Hlongwani Hlongwani

Illustrator/s: Khanyisa Masemola

Assurer/s: Arnold Mushwana, Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

